


# Belugas d'endacòm mai - *Étincelles pour un ailleurs*



Claudi Assemat

I.E.O. Tarn editor



A l'entorn d'una bòria - La Fruchariá Nauta - destrusada per la voluntat dels òmes, lo Claudí Assemat menèt un remirable trabalh d'un punt de vista istoric e memorial.

Brave omenatge portat a las generacions precedentas.

Capitèt a montar una pichona còla d'Auxilhoneses e de Brespinòls que los menèt mai d'un còp dins aquel airal de la montanha negra.

## Primièrs ressons

### Patrici Roques

Lo libre es un testimoniatge personal e pedagogic de qualitat. Es çò que nos manca dins l'educacion "nacionala" francesa : l'inscripcion de nòstra vida vidanta dins lo passat long dels nòstres terraires (Iscla-de-França compresa !!) per propausar als joves un sens pel present que n'es, ailàs, desprovesit. Es una òbra pedagogica al sens nòble del mot.

### Gui Mathieu

Tenèm aquí una monografia - publicada dins una edicion bilinga - que pòt tocar de monde de l'endrech subretot los que comprenon l'occitan mas lo sabon pas legir. Sabèm que lei forastiers an sovent mai de respèct per nòstra lenga que ben d'elegits de l'estat francés! Estre present e dire de pertot: "piu, piu, totjorn viu!" es una prioritat! Deguessiam caminar cotria amb aquela (venguda granda) sòrre tiranica de lenga francesa!

### Bernat Vernières

Lo Claudí Assemat a portat pèira a la literatura occitana mas, aquí, s'agís d'un document genre monografia, document pedagogic, se volètz, que deu èsser a la portada del mai grand nombre de totes los que s'interèssan al nòstre patrimoni - e tanben a la lenga nòstra.

## Bulletin de commanda

Format 16 x 24 – 96 paginas

Nom / Pichon nom : .....

Adreïça : .....

C Postal ..... Comuna : .....

Tel : ..... Adreïça electronica : .....

Comanda ..... exemplar(s) de «Belugas d'endacòm mai - *Étincelles pour un ailleurs* » de Claudí Assemat

..... x 15 € = ..... €.

Participacion als fraisses de pòrt.....2,50 € total =..... €

Chèc a l'òrdre de : IEO - Tarn —Adreïçar a :

\* Institut d'Estudis Occitans - Seccion Tarn - BP 14 - 3 carrièra de la Tòrca - 81120 Reialmont

Tél. 05 63 79 06 67 - [ieo81@ieo-oc.org](mailto:ieo81@ieo-oc.org)

\* Cèrle de Castras : Centre occitan del País Castrés - 6 carrièra del Consolat - 81100 Castras


Tél. 05 63 72 40 61 - [azalais@wanadoo.fr](mailto:azalais@wanadoo.fr)

# Belugas d'endacòm mai - *Étincelles pour un ailleurs*



Claudi Assemat

Editions de l'I.E.O. du Tarn



Claude Assémat nous conduit à La Frucharié Haute - volontairement détruite par l'homme. Il a mené un remarquable travail d'un point de vue historique et mémorial.

C'est un bel hommage rendu aux générations précédentes.

Il a su réunir, autour de lui, une petite équipe d'Aussillonais et de Brespinols qu'il a conduit plusieurs fois sur ce site de la montagne noire.

## Premiers échos

**Patrice Roques**

Le livre est un témoignage personnel et pédagogique de qualité. C'est ce qui nous manque dans l'éducation "nationale" française : l'inscription de notre vie présente dans les traces anciennes de nos terroirs (Île-de-France comprise !!) pour proposer aux jeunes ce qui leur manque souvent : un témoignage qui donne sens au présent. Voici une œuvre pédagogique au sens noble du terme.

**Guy Mathieu**

Nous voilà en présence d'une monographie - publiée dans une édition bilingue - à laquelle seront particulièrement sensibles les gens de l'endroit surtout ceux qui comprennent l'occitan mais qui ne savent pas le lire. Nous savons que les forestiers ont souvent plus de respect pour notre langue que nombre d'élus de l'état français ! Être présent et dire à tout vent : "piu, piu, toujours vif!" c'est une priorité! Devrions-nous, pour ce faire, marcher en compagnie de cette sœur tyrannique (devenue grande) qu'est la langue française !

**Bernat Vernières**

Claude Assémat a apporté sa pierre à la littérature occitane mais, ici, il nous offre un document du genre monographie, un document pédagogique s'il en est qui devrait être à la portée du plus grand nombre et tout particulièrement de tous ceux qui s'intéressent à notre patrimoine et à notre langue occitane.

## Bulletin de commanda

Format 16 x 24 – 96 pages

Nom / Prénom : .....

Adresse: .....

C Postal ..... Commune : .....

Tél : ..... Adresse électronique : .....

**Commande .... exemplaire(s) de «Belugas d'endacòm mai - *Étincelles pour un ailleurs* » de Claudí Assémat**

.....x 15 € =..... €.

**Participation aux frais de port 2,50 € total =..... €**

**Chèque à l'ordre de : IEO - Tarn — Envoyer à :**

\* Institut d'Estudis Occitans - Seccion Tarn - BP 14 - 3 rue de la Torque - 81120 Realmont

Tél. 05 63 79 06 67 - [ieo81@ieo-oc.org](mailto:ieo81@ieo-oc.org)

\* Cercle de Castres : Centre occitan del País Castrés - 6 rue du Consulat - 81100 Castres

Tél. 05 63 72 40 61 - [azalais@wanadoo.fr](mailto:azalais@wanadoo.fr)